

mainatges d'òc **PLUMALHON**



(5,34 €)

ISSN 1264-6733



Groenlàndia



La vielha mar



La nidificacion

Los aucèls al nis

Tèxtes e fotografias de Fred Lavail



Galejon rotaire

S us aquesta fotografia, veses un bernat pescaire amb los dos pichòts. Los bernats pescaires anisan en colonias. Pòdon èsser un centenat de cobles a s'amassar.

Tanlèu los pichòts espelits, los parents passan lor temps a lor cercar per manjar.



Bernat pescaire

Cada an, del mièg del mes d'abril al mes de julihet, los aucèls s'afanan. Es lo període de la nidificacion, lo moment que las femèlas e los mascles se tornan trobar per s'acoblar e far los nises. Cada aucèl son nis !



Dos poletons de bernats espèran que los vièlhs tornen.

- Es lo cas d'aquel bernat pescaire que deu aviar tres pichons.

Las cigonhas fan de nises grans amb de rams, que pòdon far unes tres mètres de diamètre. Per bastir aquel nis, cal trobar un endrech que lo pòsca suportar, es de mercés aquò qu'es corrent de veire de cigonhas lo bastir sus de chimenèias.

Plan aucèls son acostumats a la companha dels òmes. Las irondas e los passerats anisan sovent jos las teuladas dels ostals.



Cigonya blanca



Becarut

Quand los poletons vòlon espelir, lo bèc es pas pro dur encara per traucar lo clòsc. An çò qu'apèlan « la dent del bèc ». Aquel organ que sembla una dent blanca, l'an sul bèc, aital pòdon traucar lo clòsc per sortir. Desapareix lèu après l'espelison.



Gavina gròssa



Las gavinas gròssas causisson l'estanh e bastisson lo nis al ras de l'aiga amb de canaveras. Al cap d'un parelh de jorns, los poletons pòdon sortir del nis e s'anar resconder per las canaveras e se metre a l'abric se i a qualche dangièr. Los vièlhs los coneissen a lor crit que cada poleton piula diferentament d'un autre.

D'autres aucèls, coma los becaruts, fan de nises enairats amb de fanga, de sable e de broquilhs. Aqueles nises pòdon fer 50 cm d'auçada.

Los pics, lo pic verd e lo pica bosc fan un trauc dins un arbre mòrt e i pondon dedins. Pòt arribar qu'una sarralhièra prenga un d'aqueles nises abandonats.



Un coaroge a fach lo nis dins un esclòp de terralha ont meton de flors !

Sarralhièra



Picassèla